



Setšoantšo se kanna sa emela.
Sheba lithaloso tsa lintlha tsa sehlahisoa.

NB7L14MN1G

Karolo ea Karolo: **NB7L14MN1G**

Tlhaloso ea Sehlahisoa: IC CLK BUFFER 1:4 8GHZ 16QFN

Boemo ba RoHS: Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang

Datasheets: [NB7L14MN1G.pdf](#)

Moetsi / Mochini: AMI Semiconductor / ON Semiconductor

Sekepe se Tsoang ho: Hong Kong

Tsela ea Shipment: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[KENYA TLHATLHOBO](#)

Lintlha tsa sehlahisoa

Karolo ea Karolo	NB7L14MN1G	Moetsi	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Tlhaloso	IC CLK BUFFER 1:4 8GHZ 16QFN	Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS	Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang
Leqephe la lintlha	NB7L14MN1G.pdf		
Tšebeliso ea Voltage	2.375 V ~ 3.6 V	Thapa	Fanout Buffer (Distribution)
Package ea Lisebelisoa tsa Thepa	16-QFN (3x3)	Sehlooho	GigaComm™
Boemo - Boitsebiso: Phatlalatso	1:4	Packaging	Tube
Package / Case	16-VFQFN Exposed Pad	Phatlalatso	LVPECL
Mocheso o sebetsang	-40°C ~ 85°C	Palo ea Maeto	1
Mofuta oa ho Thaba	Surface Mount	Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL)	1 (Unlimited)
Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng	4 Weeks	Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Ho kenya	CML, LVCMOS, LVDS, LVPECL, LVTTL	Hangata - Max	8GHz
Phapang - Ho kenya: Puo	Yes/Yes	Tlhaloso e qaqileng	Clock Fanout Buffer (Distribution) IC 1:4 8GHz 16-VFQFN Exposed Pad
Base Part Number	NB7L14M		

Lihlahisoa tse amanang

<p>NB7L14MNG Bahlahisi: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Tlhaloso: IC CLK BUFFER 1:4 8GHZ 16QFN Kenya: NB7L14MNG.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>NB7L14MMNEVB Bahlahisi: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Tlhaloso: EVAL BOARD FOR NB7L14MMN Kenya: NB7L14MMNEVB.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>NB7L14MMNR2G Bahlahisi: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Tlhaloso: IC CLK BUFFER 1:4 8GHZ 16QFN Kenya: NB7L14MMNR2G.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>NB7L14MNHTBG Bahlahisi: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Tlhaloso: IC CLK BUFFER 1:4 8GHZ 16QFN Kenya: NB7L14MNHTBG.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>NB7L14MN1TXG Bahlahisi: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Tlhaloso: IC CLK BUFFER 1:4 8GHZ 16QFN Kenya: NB7L14MN1TXG.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>NB7L14MMNR2 Bahlahisi: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Tlhaloso: IC CLK BUFFER 1:4 8GHZ 16QFN Kenya: NB7L14MMNR2.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>NB7L14MNTXG Bahlahisi: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Tlhaloso: IC CLK BUFFER 1:4 8GHZ 16QFN Kenya: NB7L14MNTXG.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>NB7L14MMNG Bahlahisi: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Tlhaloso: IC CLK BUFFER 1:4 8GHZ 16QFN Kenya: NB7L14MMNG.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>NB7L14MMN Bahlahisi: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Tlhaloso: IC CLK BUFFER 1:4 8GHZ 16QFN Kenya: NB7L14MMN.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>NB7L14MMNGEVB Bahlahisi: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Tlhaloso: EVAL BOARD NB7L14MMNG Kenya: NB7L14MMNGEVB.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>NB7L14MNGEVB Bahlahisi: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Tlhaloso: BOARD EVAL DIFF LVPECL FANOUT Kenya: NB7L14MNGEVB.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>NB7L14MN1TWG Bahlahisi: AMI Semiconductor / ON Semiconductor Tlhaloso: IC CLOCK FANOUT/BUFFER 1:4 16QFN Kenya: NB7L14MN1TWG.pdf</p> <p>RFQ</p>

Related tags

AMI Semiconductor / ON Semiconductor NB7L14MN1G

Theko ea NB7L14MN1G

Lethathamo la libuka la NB7L14MN1G PDF

Stock ea NB7L14MN1G

AMI Semiconductor / ON Semiconductor NB7L14MN1G

AMI Semiconductor / ON Semiconductor NB7L14MN1G

Catalyst Semiconductor / ON Semiconductor NB7L14MN1G

Mofani oa NB7L14MN1G

Litšoantšo tsa NB7L14MN1G

Boitsebiso ba NB7L14MN1G Download

Reka NB7L14MN1G

Mofani oa thepa oa AMI Semiconductor / ON Semiconductor

ON Semiconductor NB7L14MN1G

PulseCore Semiconductor / ON Semiconductor NB7L14MN1G

Mofani oa thepa oa NB7L14MN1G

Setšoantšo sa NB7L14MN1G

Boitsebiso ba NB7L14MN1G

Reka AMI Semiconductor / ON Semiconductor NB7L14MN1G

Mofani oa AMI Semiconductor / ON Semiconductor

Aptina / ON Semiconductor NB7L14MN1G

Sanyo Semiconductor / ON Semiconductor NB7L14MN1G